

Z A K O N
O EKSPROPRIJACIJI
G l a v a I
OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Nepokretnost se može ekspropriisati kada je to potrebno radi izgradnje privrednih, stambenih, komunalnih, zdravstvenih, prosvjetnih i kulturnih objekata, objekata narodne odbrane i drugih objekata od opštег interesa.

Nepokretnost se može ekspropriisati i kad je to potrebno radi izvođenja drugih radova od opšteg interesa.

Nepokretnost se može ekspropriisati naročito radi:

- izgradnje željezničkih pruga, puteva, mostova, aerodroma, kanala, kao i podizanja zgrada i postrojenja koji su namijenjeni za održavanje i korišćenje ovih objekata;
- izgradnje centrale za proizvodnju električne energije i postrojenja za prenos i razvođenje takve energije;
- podizanja i proširenja fabrika i fabričkih postrojenja, otvaranja i proširenja rudnika;
- izgradnje luka, prijstaništa, obala, zimovnika, obalskih dokova, brodogradilišta, skladišta;
- podizanja postrojenja telegrafske, telefonske, radio i televizijske mreže;
- istraživanja rudnog i drugog blaga u utrobi zemlje;
- regulacija vodotoka i uređaja bujica;
- navodnjavanja, isušivanja, asanacije i melioracije zemljišta;
- pošumljavanja;
- izgradnja naselja, ulica, trgova, parkova i skverova;
- izgradnje vodovoda, kanalizacije, gasovoda, groblja i drugih komunalnih objekata;
- podizanja stambenih i poslovnih zgrada;

- podizanja silosa, rasadnika, sjemenskih i priplodnih stanica;
- podizanje škola, muzeja, umjetničkih galerija i drugih objekata za prosvjetne i kulturne svrhe;
- podizanja bolnica, lječilišta i drugih objekata za zdravstvene i socijalne svrhe;
- podizanje vjžebališta, igrališta, domova za fizičku kulturu i sport.

Objekat se može ekspropriisati i radi uređivanja građevinskog zemljišta u društvenoj svojini potrebnog za izgradnju objekata od opštег interesa.

Nepokretnost se ne može ekspropriisati u svrhu poljoprivredne obrade.

Član 2.

Predmet eksproprijacije mogu biti samo nepokretnosti u svojini građana i građanskih pravnih lica.

Član 3.

Eksproprijacijom se nepokretnost prenosi sa njenog vlasnika u društvenu svojinu (potpuna eksproprijacija).

Potpuna eksproprijacija zemljišta obuhvata i zgradu i druge građevinske objekte koji se na njemu nalaze.

Član 4.

Eksproprijacijom se može ustanoviti službenost na zemljištu i zgradi, kao i zakup na zemljištu na određeno vrijeme (nepotpuna eksproprijacija).

Zakup se može ustanoviti samo u slučaju kad se zemljište, s obzirom na svrhu za koju se zakup predlaže, ima koristiti samo za ograničeno vrijeme, a najviše do pet godina (za svrhu istraživanja rudnog i drugog blaga, korišćenje kamenoloma, vađenje gline, pjeska i šljunka i sl.).

Član 5.

Zemljište koje je potrebno za izgradnju objekta ili za izvođenje drugih radova od opšteg interesa može se privremeno zauzeti.

Privremeno zauzimanje će se ukinuti čim prestane potreba zbog koje je određeno.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na eksproprijaciju nepokretnosti primjenjuju se i na privremeno zauzimanje zemljišta, ukoliko pojedinim odredbama ovog zakona nije drugčije određeno.

Član 6.

Nepokretnost se može ekspropriisati tek pošto je na način određen ovim zakonom utvrđeno da postoji opšti interes za izgradnju objekta odnosno izvođenje drugih radova na toj nepokretnosti.

Član 7.

Eksproprijacija se može vršiti za potrebe društveno-političke zajednice, mjesne zajednice, organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice, društveno-političke organizacije, zakonom određene društvene organizacije i druge samoupravne organizacije i zajednice (korisnik eksproprijacije).

Eksproprijacijom se može izuzetno ustanoviti službenost u korist građana ako je to zakonom predviđeno.

Član 8.

Eksproprijacijom nepokretnosti korisnik eksproprijacije stiče pravo da tu nepokretnost koristi za svrhu radi koje je eksproprijacija izvršena.

Član 9.

Na zahtjev vlasnika eksproprijsaće se i preostali dio nepokretnosti ako se pri eksproprijaciji jednog dijela nepokretnosti utvrdi da vlasnik nema privrednog interesa da koristi preostali dio, odnosno ako je uslijed toga na preostalom dijelu onemogućena ili bitno pogoršana njegova dotadašnja egzistencija ili mu je onemogućeno normalno korišćenje preostalog dijela nepokretnosti.

Službeno lice koje vodi postupak eksproprijacije dužno je upozoriti vlasnika da može podnijeti zahtjev u smislu prethodnog stava. Ovo upozorenje unosi se u zapisnik o raspravi.

Zahtjev za eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti može se podnijeti do domošenja prvostepenog rješenja o eksproprijaciji.

Eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti vlasnik može tražiti i u žalbenom postupku, ako nije bio upozoren u smislu stava 2. ovog člana.

Član 10.

Za eksproprijsanu nepokretnost vlasniku pripada pravična naknada.

Pravična naknada ne obuhvata uvećanu vrijednost nepokretnosti koja je neposredno ili posredno rezultat ulaganja društvenih sredstava.

Naknadu za eksproprijsanu nepokretnost snosi korisnik eksproprijacije.

Član 11.

Ako to zahtijevaju na osnovu zakona utvrđene potrebe plan-skog uređivanja prostora ili izgradnje objekata od društvenog značaja ili drugi zakonom određeni opšti interes, prava organizacije udruženog rada i drugog društvenog pravnog lica u pogledu nepokretnosti u društvenoj svojini mogu se, uz odgovarajuću načinu, oduzeti ili ograničiti i prenijeti na drugu organizaciju udruženog rada ili drugo društveno-pravno lice, po posebnom postupku koji je predviđen ovim zakonom.

G l a v a II

UTVRĐIVANJE OPŠTEG INTERESA ZA IZGRADNJU OBJEKATA

Član 12.

Ako je akt o izgradnji određenog objekta donijela Skupština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, skupština opštine ili Izvršno vijeće Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Izvršno vijeće), smatra se da je tim aktom utvrđen opšti interes za izgradnju tog objekta na zemljištu koje treba ekspropriisati.

Opšti interes se može utvrditi i posebnim aktom organa iz prethodnog stava (zakonom, uredbom, odlukom i rješenjem).

Opšti interes za istraživanje rudnog ili drugog prirodnog bogatstva utvrđuje Izvršno vijeće.

Član 13.

Opšti interes za izgradnju objekta ili izvođenje drugih radova na području za koje je donesen regulacioni plan, smatra se utvrđenim tim planom.

Odredba prethodnog stava ne primjenjuje se ako se radi o takvom objektu koji po regulacionom planu može postojati na mjestu na kojem se nalazi, a u takvom je stanju da nije potrebno njegovo rušenje.

Član 14.

U slučaju ako opšti interes nije utvrđen po čl. 12. i 13. ovog zakona, eksproprijacija se može predložiti tek pošto skupština opštine, a na obrazloženi predlog korisnika eksproprijacije, donese rješenje da je izgradnja objekta na određenom zemljištu od opšteg interesa i da se može pristupiti eksproprijaciji.

Rješenje iz prethodnog stava donosi skupština opštine na čijem se području nalazi zemljište.

Ako se zemljište nalazi na području više opština, rješenje o utvrđivanju opštег interesa može donijeti Izvršno vijeće, ako takvo rješenje ne donesu skupštine opština u roku 60 dana od podnošenja predloga.

Član 15.

Ako se opšti interes za izgradnju objekta utvrđuje aktom organa iz člana 12. ovog zakona, tim aktom (ili odobrenim projektom na koji se taj akt poziva) moraju biti utvrđene granice zemljišta za koje se namjerava predložiti eksproprijacija.

Ako se opšti interes utvrđuje rješenjem skupštine opštine, odnosno Izvršnog vijeća (član 14) takvo rješenje mora sadržavati podatke o objektu i zemljištu na kome će se objekat graditi, obrazloženje o potrebi izgradnje objekta na određenom zemljištu, kao i podatke o vlasnicima odnosno posjednicima tog zemljišta.

Član 16.

Protiv pojedinačnih akata o utvrđivanju opštег interesa iz člana 12. i 14. ovog zakona ne može se voditi upravni spor.

Glava III

PRIPREMNE RADNJE ZA EKSPROPRIJACIJU

Član 17.

Ko namjerava predložiti eksproprijaciju, može zahtijevati da mu se, radi izrade investicionog elaborata, podnošenja predloga za utvrđivanje opštег interesa ili podnošenja predloga za eksproprijaciju, dozvoli da na određenoj nepokretnosti izvrši potrebne pripremne radnje, kao što su ispitivanja zemljišta, premjeravanje i slično.

Član 18.

U predlogu za dozvolu vršenja pripremnih radnji moraju se naznačiti: svrha radi koje se namjerava predložiti eksproprijacija, nepokretnost na kojoj predlagač namjerava vršiti pripremne radnje, vlasnik te nepokretnosti, priroda, obim i svrha radnji, kao i vrijeme njihovog trajanja.

Po predlogu za dozvolu vršenja pripremnih radnji rješava nadležni opštinski organ uprave.

Član 19.

Ako podnositelj predloga za dozvolu vršenja pripremnih radnji učini vjerovatnim da su takve radnje potrebne za svrhu određenu ovim zakonom, nadležni organ dozvoliće takve pripremne radnje.

Pri donošenju rješenja o dozvoli vršenja pripremnih radnji nadležni organ vodiće računa o tome da se te radnje ne vrše u vrijeme nepodesno za vlasnika nepokretnosti s obzirom na kulturu zemljišta i na svrhu za koju on nepokretnost koristi.

Rješenjem iz prethodnog stava moraju se, pored ostalog, nавести pripremne radnje koje predlagač može vršiti, kao i rok do koga ih ima izvršiti.

Rješenjem iz stava 2. ne može se dozvoliti izvođenje građevinskih i drugih sličnih radova.

Član 20.

Predlagač u čiju je korist dozvoljeno vršenje pripremnih radnji dužan je da za to plati načnadu vlasniku nepokretnosti na kojoj su dozvoljene takve radnje.

Odredbe ovog zakona o naknadi za privremeno zauzimanje i o postupku za određivanje visine te naknade primenjuju se i u slučaju dozvole vršenja pripremnih radnji.

G l a v a IV

RJEŠENJE O EKSPROPRIJACIJI

Član 21.

Predlog za eksproprijaciju može podnijeti korisnik eksproprijacije tek pošto je po odredbama ovog zakona utvrđen opšti interes za izgradnju objekta odnosno za izvođenje drugih radova.

Predlog za eksproprijaciju podnosi se nadležnom opštinskom organu uprave.

Javno pravobranilaštvo podnosi predlog za eksproprijaciju u ime pravnih lica koje zastupa po zakonu.

Predlog za eksproprijaciju može se podnijeti samo za vrijeme važenja akta o izgradnji objekta odnosno regulacionog plana.

Ako je opšti interes utvrđen rješenjem skupštine opštine (član 14), predlog za eksproprijaciju može se podnijeti u roku od dve godine od dana donošenja tog rješenja.

Član 22.

U predlogu za eksproprijaciju nepokretnosti moraju biti naznačeni:

1. predlagač eksproprijacije;
2. nepokretnost za koju se predlaže eksproprijacija, kao i mjesto gdje se ta nepokretnost nalazi;

3. vlasnik nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija i njegovo prebivalište ili sjedište;
4. objekat odnosno radovi zbog kojih se eksproprijacija predlaže.

Član 23.

Uz predlog za eksproprijaciju mora se podnijeti:

1. izvod iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuje svojina na nepokretnostima, koji sadrži podatke o nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija, a ako takve knjige ne postoje, katastarski i drugi podaci;

2. dokaz da predлагаč eksproprijacije ima obezbijeđena sredstva približno u visini koja je potrebna za plaćanje naknade za eksproprijsane nepokretnosti;

3. dokaz o utvrđivanju opštег interesa za izgradnju objekta.

Kao dokaz o utvrđivanju opštег interesa u smislu člana 12. ovog zakona, uz predlog za eksproprijaciju podnosi se akt o utvrđivanju opštег interesa, koji sadrži podatke o zemljištu za koje se predlaže eksproprijacija.

Kao dokaz o utvrđivanju opštег interesa u smislu člana 13. ovog zakona, uz predlog za eksproprijaciju podnosi se izvod iz regulacionog plana, koji se odnosi na granice zemljišta i svrhu za koju će biti upotrijebljeno.

Kao dokaz o utvrđivanju opštег interesa u smislu člana 14. ovog zakona, uz predlog za eksproprijaciju podnosi se rješenje o utvrđivanju opštег interesa.

Član 24.

Poslije prijema predloga za eksproprijaciju nadležni opštinski organ uprave, na zahtjev predлагаča eksproprijacije, obavijestiće bez odlaganja vlasnika da je podnesen predlog za eksproprijaciju njegovih nepokretnosti.

Na zahtjev predлагаča eksproprijacije, a na osnovu predloga za eksproprijaciju, izvršiće se zabilježba eksproprijacije u zemljišnim i drugim javnim knjigama u kojima se upisuje svojina na nepokretnostima.

Otuđenje nepokretnosti u pogledu koje je stavljenia zabilježba eksproprijacije, kao i promjena drugih odnosa na nepokretnostima (promjena nosioca stanarskog prava i dr.) koja može biti od uticaja na obaveze korisnika eksproprijacije, nema pravnog dejstva prema korisniku eksproprijacije.

Član 25.

Rješenje po predlogu za eksproprijaciju donosi nadležni organ uprave opštine na čijem se području nalazi nepokretnost za koju se

eksproprijacija predlaže, po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

Prije donošenja rješenja o eksproprijaciji, organ iz prethodnog stava saslušaće vlasnika nepokretnosti.

Član 26.

Ako su uz predlog za eksproprijaciju podnesene propisane isprave i ako su tim ispravama utvrđene potrebne činjenice, nadležni opštinski organ uprave usvojiće rješenjem predlog za eksproprijaciju, a u protivnom odbije taj predlog.

Član 27.

Rješenje kojim se usvaja predlog za eksproprijaciju, pored ostalog, sadrži:

- 1) naznačenje akta na osnovu koga je utvrđen opšti interes;
- 2) naznačenje korisnika eksproprijacije;
- 3) naznačenje nepokretnosti koja se ekspropriše, uz navođenje zemljišno-knjizičnih podataka, a ako nepokretnost nije upisana u zemljišnoj knjizi ili u drugoj javnoj knjizi u kojoj se upisuje svojina na nepokretnostima, uz navođenje katastarskih podataka;
- 4) naznačenje vlasnika eksproprijsane nepokretnosti i njegovo prebivalište ili sjedište;
- 5) naznačenje objekta ili radova radi čije se izgradnje odnosno izvođenja nepokretnost ekspropriše.

Član 28.

Žalbu protiv rješenja kojim se usvaja predlog za eksproprijaciju vlasnik nepokretnosti može zasnovati i na razlogu da akt nadležnog organa na osnovu kojeg je utvrđen opšti interes (čl. 12, 13. i 14) sadrži netačnu činjenicu, kao i da tim aktom nije obuhvaćena njegova nepokretnost, ili da taj akt nije donešen od nadležnog organa i u propisanom postupku.

Član 29.

Troškove postupka eksproprijacije snosi korisnik eksproprijacije.

Član 30.

Korisnik eksproprijacije stiče pravo na posjed eksproprijsane nepokretnosti danom pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji ili

danom koji je tim rješenjem određen, a koji ne može pasti prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji.

Izuzetno, Izrvšno vijeće može na zahtjev korisnika eksproprijacije riješiti da mu se ta nepokretnost predala u posjed prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, ako utvrdi da je to neophodno zbog hitnosti slučaja ili da bi se otklonila znatnija šteta.

Protiv rješenja iz prethodnog stava ne može se voditi upravni spor.

Ako na eksproprisanom zemljištu postoji zgrada, drugi objekat ili zasad, nadležni prvostepeni organ ne može korisniku eksproprijacije predati u posjed tu nepokretnost u smislu stava 2. ovog člana prije nego što obezbijedi dokaze o vrijednosti ovih nepokretnosti i zasada.

Ako se ekspropriše stambena zgrada ili stan kao poseban dio zgrade, korisniku eksproprijacije ne mogu se predati u posjed eksproprijsane nepokretnosti prije nego što korisnik eksproprijacije nosiocima stanarskog prava ne obezbijedi korišćenje drugog odgovarajućeg stana, ukoliko se stranke nisu drukčije sporazumjele.

Utvrđivanje da li je stan odgovarajući vrši nadležni opštinski organ uprave.

Pravosnažno rješenje o eksproprijaciji je osnov za ulaženje u posjed eksproprijsanih nepokretnosti i u odnosu na stambene i poslovne prostorije u eksproprijsanoj zgradbi, bez obzira da li u njima stane ili obavlja poslovnu djelatnost bivši vlasnik ili zakupac poslovnih prostorija odnosno stambene prostorije.

Zakup u eksproprijsanim poslovnim prostorijama prestaje danom pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji.

Ako je korisnik eksproprijacije stupio u posjed eksproprijsane nepokretnosti prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, a predlog za eksproprijaciju bude u daljem postupku pravosnažno odbijen, korisnik eksproprijacije dužan je naknaditi štetu koju je vlasniku nanio stupanjem u posjed nepokretnosti. Pravosnažno rješenje o odbijanju predloga za eksproprijaciju je izvršni način za vrćanje nepokretnost u posjed vlasniku.

Član 31.

Korisnik eksproprijacije može do pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji potpuno ili djelimično odustati od predloga za eksproprijaciju.

Neće se usvojiti djelimičan odustanak od eksproprijacije ako bi time bila povrijeđena prava vlasnika nepokretnosti iz člana 9. ovog zakona i ako vlasnik istakne takav prigovor.

Pravosnažno rješenje o eksproprijaciji poništice se ili izmjeni niti ako to korisnik eksproprijacije i raniji vlasnik zajednički zahtijevaju.

Na zahtjev ranijeg vlasnika ekspropisane nepokretnosti pravosnažno rješenje o eksproprijaciji poništiće se, ako korisnik eksproprijacije u roku od tri godine od pravosnažnosti tog rješenja nije izvršio, prema prirodi objekta, znatnije radove na tom objektu.

Ako su u slučaju iz prethodnog stava ekspropisane nepokretnosti bile u suvlasništvu, pravosnažno rješenje o eksproprijaciji poništiće se ako takav zahtjev podnesu suvlasnici većeg dijela eksproprijsanih nepokretnosti.

Zahtjev za poništaj rješenja o eksproprijaciji raniji vlasnik može staviti po isteku tri godine od pravosnažnosti tog rješenja, sve dok korisnik eksproprijacije nije izvršio znatnije radove, ali ne po isteku pet godina od dana pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji.

Po zahtjevu za poništaj rješenja o eksproprijaciji i po odustanju od predloga za eksproprijaciju rješava organ koji je po predlogu za eksproprijaciju rješavao u prvom stepenu, a imovinski odnosi između korisnika eksproprijacije i vlasnika nepokretnosti rješavaće se u slučaju spora pred nadležnim opštinskim sudom.

Glava V

EKSPROPRIJACIJA NA PODRUČJIMA ZAHVAĆENIM ELEMENTARNIM NEPOGODAMA VEĆEG OBIMA

Član 32.

U slučajevima eksproprijacije na područjima zahvaćenim elementarnim nepogodama većeg obima (zemljotres, poplave, požar i sl.), a radi izgradnje objekata i izvođenja radova kojima se otklanjaju posljedice prouzrokovane tim nepogodama, primjenjivaće se odredbe ove glave.

Područja na kojima će se primjenjivati odredbe ove glave kao i vrijeme za koje će se primjenjivati utvrđuje Izvršno vijeće.

Član 33.

Utvrđivanje opštег interesa u slučajevima iz prethodonog člana vrši skupština opštine.

Protiv rješenja iz prethodnog stava ne može se voditi upravni spor.

Član 34.

Korisnik eksproprijacije stiče pravo na posjed eksproprijsane nepokretnosti kada rješenje o eksproprijaciji postane konačno.

Izuzetno, skupština opštine može na zahtjev korisnika eksproprijacije rješiti da mu se nepokretnost predala u posjed prije nego što rješenje o eksproprijaciji postane konačno, ako utvrdi da je to neophodno zbog hitnosti slučaja.

Protiv rješenja donesenog po prethodnom stavu ne može se voditi upravni spor.

Član 35.

Ako se ekspropriše stambena zgrada ili stan kao poseban dio zgrade, korisnik eksproprijacije dužan je ranijem vlasniku i drugim nosiocima stanarskog prava te zgrade ili stana obezbijediti drugi odgovarajući stan u roku koji ne može biti duži od 18 mjeseci, računajući od dana iseljenja iz eksproprijsane zgrade ili stana.

Do obezbjeđenja odgovarajućeg stana, korisnik eksproprijacije dužan je, prije rušenja eksproprijsane zgrade, licima iz prethodnog stava privremeno obezbijediti smještaj koji ispunjava osnovne uslove stanovanja (određeni broj prostorija, električno osvjetljenje, voda i sl.).

Član 36.

Zemljište u svojini građana, građanskih pravnih lica i udruženja građana, kao i zemljište u društvenoj svojini, može se privremeno zauzeti i kada je to potrebno i cjelishodno radi postavljanja i izgradnje privremenih objekata (poslovnih objekata, objekata za smještaj stanovnika i imovine i sl.).

Rješenje kojim se odlučuje o potrebi i cjelishodnosti privremenog zauzimanja zemljišta ima značaj rješenja o utvrđivanju opštег interesa u smislu člana 33. ovog zakona.

Žalba izjavljena protiv rješenja kojim se ustanavljava privremeno zauzimanje zemljišta ne odlaže izvršenje rješenja.

Rješenje o privremenom zauzimanju zemljišta ukinuće se čim prestane potreba zbog koje je određeno.

Član 37.

Ukoliko odredbama ove glave nije drukčije određeno, na područjima zahvaćenim elementarnim nepogodama većeg obima, primjenjujuće se ostale odredbe ovog zakona.

G l a v a VI

NAKNADA ZA EKSPROPRIJISANU IMOVINU

1. Visina naknade

Član 38.

Pri određivanju naknade za eksproprijsano poljoprivredno zemljište cijeneći se korist koju može dati to zemljište redovnim isko-

rišćavanjem, korist koju je raniji vlasnik imao od tog zemljišta, a naročito tržišna cijena tog zemljišta.

Kao tržišna cijena poljoprivrednog zemljišta uzima se ona cijena koja je formirana na području naselja odnosno rejona gdje se to zemljište nalazi. Ako se tržišna cijena ne formira na tom području, uzeće se tržišna cijena koja se formira na susjednom području.

Ako je vrijednost poljoprivrednog zemljišta uvećana kao rezultat neposrednog ili posrednog ulaganja društvenih sredstava i ako na formiranje tržišne cijene utiču okolnosti što se poljoprivredno zemljište nalazi u naseljima ili u turističkim područjima ili u blizini tih naselja odnosno područja, saobraćajnica, vještačkih jezera, kanala, melioracionih ili drugih objekata, ili što predstoji eksproprijacija, naknada će se umanjiti сразмјерно uticaju tih okolnosti.

Odlukom skupštine opštine određuju se područja u kojima na formiranje tržišne cijene utiču okolnosti iz prethodnog stava, kao i najmanji procenat umanjenja tržišne cijene.

Odluka iz prethodnog stava donosi se za svaku godinu unaprijed, a najdocnije do 31. marta godine u kojoj će se primjenjivati.

Naknada za eksproprijsano poljoprivredno zemljište koja se određuje po odredbama prethodnih stavova uvećava se za vrijednost uloženih neamortizovanih investicija značajnih za trajnije očuvanje ili poboljšanje poljoprivrednog zemljišta.

Član 39.

Naknada za eksproprijsano zemljište pod voćnjakom određuje se u visini naknade koja bi se odredila za najbližu livadu istog položaja, a za voćnjak koji nije postigao stadij davanja plodova prema kulturi i klasi koje je to zemljište imalo do podizanja voćnjaka.

Naknada za eksproprijsano zemljište pod voćnjakom intenzivnog uzgoja i vinogradom određuje se u visini naknade koja bi se odredila za najbližu oranicu istog položaja, uvećanu za vrijednost izvršenih ulaganja u zemljište za podizanje takvog voćnjaka odnosno vinograda.

Član 40.

Naknada za voćna stabla i vinovu lozu određuje se:

— za voćna stabla i vinovu lozu koji se nalaze u stadiju davanja plodova — u visini čistog prihoda tog stabla odnosno loze, za onoliko godina koliko je potrebno za podizanje te vrste voćnog stabla odnosno loze i njegov razvoj do stadija davanja plodova;

— za voćna stabla i vinovu lozu koja nisu počela davati plodove — u visini troškova potrebnih za nabavke, sađenje i uzgoj takvih sadnica.

Pored naknade po prethodnom stavu, određuje se i naknada za tehničko drvo po mjerilima za davanje naknade za šumsko drvo, ukoliko raniji vlasnik posjećena stabla ne zadržava sebi.

Član 41.

Naknada za eksproprijano zemljište pod šumom određuje se u visini naknade koja bi se odredila za najbliži pošnjak istog položaja.

Član 42.

Naknada za drvnu masu (zrelu ili približno zrelu šumu) određuje se na osnovu vrijednosti drveta na panju utvrđene u skladu sa osnovama sistema cijena i aktima donesenim na osnovu tog sistema za proizvedene sortimente (po odbitku troškova proizvodnje).

Član 43.

Naknada za šumske kulture koje nisu dostigle tehničku zrelost određuje se:

— za mlade sadnice kod kojih bi troškovi eksploatacije bili veći od vrijednosti posjećene drvne mase — naknada stvarnih troškova nabavke sadnica, sađenja i uzgoja;

— za ostala starija stabla — naknada za drvnu masu po mjerilima iz prethodnog člana uvećana za vrijednost prirasta izgubljenog zbog prijevremene sječe.

Troškovi podizanja mlade šume nastale vještačkim putem utvrđuju se u visini troškova pošumljavanja, a troškovi podizanja mlade šume nastale prirodnim putem — u visini troškova vještačkog pošumljavanja sjemenom.

Član 44.

Naknada za neplodno zemljište, kamenjar i sl. određuje se u visini naknade koja bi se odredila za pašnjak najniže klase u istoj katastarskoj opštini.

Član 45.

Nakanada za 1 m^2 eksproprijanog građevinskog zemljišta određuje se u procentu od prosječne tržišne cijene koja je formirana u prethodnoj godini za 1 m^2 stambenog prostora u društvenoj izgradnji u tom mjestu, s tim da taj procenat ne može biti veći od 0,7%, niti manji od 0,2%.

Odlukom skupštine opštine, koja se donosi najdovcije do 31. marta godine u kojoj će se primjenjivati, propisuje se procenat u granicama iz prethodnog stava.

Član 46.

Za ekspropriisane građevinske objekte naknada se određuje na osnovu građevinske vrijednosti ekspropriisanog objekta.

Građevinska vrijednost ekspropriisanog građevinskog objekta obuhvata: vrijednost materijala, vrijednost radne snage potrebne za izgradnju objekta, troškove transporta materijala i troškove izrade tehničke dokumentacije.

Građevinska vrijednost obuhvata i troškove uređenja građevinskog zemljišta koji se nadoknađuju:

1) ranijem vlasniku koji je takve troškove snosio kod izgradnje ekspropriisanog objekta;

2) ranijem vlasniku ekspropriisane stambene zgrade koji je u toj zgradi stanovao a ne traži obezbjeđenje stana, ukoliko pristupi izgradnji nove zgrade;

3) ranijem vlasniku ekspropriisane poslovne zgrade koji je u toj zgradi ličnim radom obavljao dozvoljenu djelatnost, ukoliko pristupi izgradnji druge nove zgrade.

U slučajevima iz tač. 2. i 3. prethodnog stava korisnik eksproprijacije naknadiće troškove uređivanja građevinskog zemljišta onom ranijem vlasniku koji podnese dokaz da je te troškove platilo u roku od jedne godine od pravosnažnosti odluke o naknadi.

Član 47.

Naknada utvrđena na osnovu građevinske vrijednosti objekta umanjiće se za iznos amortizacije, u zavisnosti od vijeka trajanja objekta, a najviše do 70%.

Za građevinske objekte kojima je predviđeni vijek trajanja istekao, a koji su još u upotrebi, pored procenta amortizacije koji se umanjuje po prethodnom stavu, umanjivaće se za svaku godinu poslije isteka vijeka trajanja još 0,5%, s tim da ukupan iznos amortizacije koji se umanjuje ne može preći 85%.

Ako je na građevinskom objektu izvršena rekonstrukcija ili potpuna konstruktivna sanacija, pri utvrđivanju amortizacije objekta uzeće se u obzir novouložena vrijednost u izvršenoj rekonstrukciji odnosno sanaciji.

Član 48.

Ako je dejstvom elementarnih nepogoda ili uslijed drugih uzroka objekat oštećen, njegova građevinska vrijednost umanjiće se сразмјерно tom oštećenju. Iznos za koji se umanjuje vrijednost objekta obračunava se putem sastavljanja predmjera i predračuna za popravku objekta.

Ako je građevinski objekat dotrajao i oštećen u tolikoj mjeri da zbog toga nije u upotrebi, njegova vrijednost se obračunava na osnovu vrijednosti upotrebljivog materijala.

Član 49.

Cijene građevinskih i drugih materijala potrebnih za izgradnju objekta utvrđuju se prema cijenama tih materijala u maloprodaji u mjestu gdje se nalazi eksproprijsani objekat.

Cijene građevinskih i drugih usluga utvrđuju se prema prosječnim cijenama takvih usluga koje u tom mjestu vrše organizacije udruženog rada.

Član 50.

Pri određivanju naknade za eksproprijsanu stambenu zgradu kao i poseban dio zgrade, uzeće se u obzir i okolnost da li je korisnik eksproprijacije bivšem vlasniku obezbijedio korišćenje drugog odgovarajućeg stana.

Član 51.

Raniji vlasnik nema pravo na naknadu za ulaganja koja je izvršio poslije dana kada je pismeno obaviješten o podnesenom predlogu za eksproprijaciju.

Član 52.

Pri određivanju naknade uzeće se u obzir lične i porodične priliike ranijeg vlasnika ukoliko se uslijed eksproprijacije:

- bitno smanjuju osnovni materijalni izvori egzistencije ranijeg vlasnika;
- znatno povećavaju neophodni rashodi, a postojeći prihodi nisu dovoljni da pokriju te rashode bez bitnog pogoršanja uslova materijalne egzistencije ranijeg vlasnika.

Član 53.

Povećanje naknade u smislu prethodnog člana neće se vršiti:

- ako raniji vlasnik nije obrađivao eksproprijsano zemljište svojim radom ili radom članova svog domaćinstva, osim ako to nije vršio zbog bolesti, starosti i drugog opravdanog razloga;
- ako raniji vlasnik eksproprijsanih nepokretnosti ima druge trajne izvore prihoda koji po članu domaćinstva prelazi iznos zajamčenog ličnog dohotka utvrđenog zakonom.

Član 54.

Vrijina naknade za eksproprijsanu nepokretnost utvrđuje se prema okolnostima u vrijeme donošenja prvostepene odluke o naknadi.

Član 55.

Naknada za eksproprijsanu nepokretnost određuje se u gotovom novcu.

Na predlog jedne od stranaka naknada se može odrediti, u cijelini ili djelimično, u davanju u svojinu druge nepokretnosti, ako korisnik eksproprijacije ima takvu nepokretnost i ako na takvu nepokretnost može postojati pravo svojine.

Ako se eksproprije poljoprivredno zemljište zemljoradnika naknada po prethodnom stavu može se odrediti samo po njegovom pristanku.

Stranke se mogu sporazumjeti da se naknada sastoji, u cijelini ili djelimično, u davanju druge nepokretnosti na koju može postojati pravo svojine ili u nekom drugom vidu.

Član 56.

Ako su eksproprijsane nepokretnosti raznih vrsta u svojini istog vlasnika, pri određivanju naknade za eksproprijsanu nepokretnost posebno se iskazuje naknada za pojedine vrste tih nepokretnosti (zemljišta, zgrade, uređaji i drugi objekti, nasadi i zasadi).

Član 57.

Ako se eksproprije zgrada ili posebni dio zgrade koji su izgrađeni bez odobrenja nadležnog organa, raniji vlasnik nema pravo na naknadu za takvu nepokretnost. Raniji vlasnik može porušiti zgradu i odnijeti materijal od te zgrade u roku koji odredi nadležni organ.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, vlasnik stambene zgrade ili posebnog dijela stambene zgrade izgrađene do 15. februara 1968. godine, u kojoj stanuje, sam ili sa članovima porodice, ima pravo na naknadu za tu zgradu ili posebni dio zgrade kao i na obezbjeđenje odgovarajućeg stana.

Izuzetno i vlasnik poslovne zgrade ili poslovne prostorije izgrađene do 15. februara 1968. godine, u kojoj ličnim radom obavlja dozvoljenu djelatnost, ima pravo na naknadu za tu zgradu odnosno prostoriju.

Skupština opštine, uzimajući u obzir materijalne, lične i potrošiće prilike ranijeg vlasnika, svojom odlukom može propisati kada i pod kojim uslovima je korisnik eksproprijacije dužan da obezbijedi stan na korišćenje onom vlasniku koji je stambenu zgradu u

kojoj stanuje izgradio bez odobrenja nadležnog organa u vremenu od 16. februara 1968. do 31. maja 1974. godine.

Član 58.

Ako je korisniku eksproprijacije predata nepokretnost prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, vlasnik ima pravo da bira da mu se naknada odredi prema okolnostima u vrijeme predaje nepokretnosti ili u vrijeme donošenja prvostepenog rješenja o naknadi.

Član 59.

Raniji vlasnik eksproprijsanog zemljišta ima pravo da sa tog zemljišta skine usjeve i sabere plodove.

Organ nadležan za donošenje rješenja o eksproprijaciji može u hitnim slučajevima korisniku eksproprijacije, na njegov zahtjev, dozvoliti da na eksproprijsanom zemljištu počne izvoditi radove prije dospijeća usjeva ili plodova za žetvu ili berbu.

Ako raniji vlasnik nije bio u mogućnosti da skine usjeve ili sabere plodove uslijed toga što je korisniku eksproprijacije dozvoljeno da otpočne radove na eksproprijsanom zemljištu prije skidanja usjeva ili sabiranja plodova, raniji vlasnik ima pravo na naknadu za usjeve ili plodove, po odbitku potrebnih troškova koje bi vlasnik imao do žetve ili berbe.

Član 60.

U slučaju ustanovljenja službenosti naknada se određuje u iznosu za koji je uslijed ustanovljenja službenosti smanjena vrijednost zemljišta ili zgrade.

Visina smanjene vrijednosti zemljišta ili zgrade utvrđuje se po postupku za određivanje naknade propisane ovim zakonom.

Vlasnik nema pravo na naknadu ako uslijed ustanovljenja službenosti zemljište ili zgrada nisu izgubili od svoje vrijednosti.

Član 61.

U slučaju ustanovljenja zakupa naknada se određuje u visini zakupnine koja se ostvaruje za najbliža slična zemljišta.

Naknada se može odrediti u obliku jednokratnog iznosa za cijelo vrijeme trajanja zakupa ili u povremenim davanjima koja se plaćaju u jednakim vremenskim razmacima.

Naknada se računa od dana kada je korisnik eksproprijacije stupio u posjed zemljišta.

Ako se ustanovljenjem zakupa vlasniku zemljišta nanosi stvarna šteta, u naknadi ulazi i iznos te štete.

Član 62.

Naknada za privremeno zauzimanje zemljišta određuje se u visini i na način kako je to određeno ovim zakonom za naknadu u slučaju ustanovljenja zakupa.

Član 63.

Ako se radi o eksproprijaciji nepokretnosti tolikog obima da se zbog toga znatan broj stanovnika mora iseliti iz kraja u kome se eksproprijsane nepokretnosti nalaze, posebnim zakonom se mogu propisati posebni oblici i uslovi naknade. Raniji vlasnik može zahtijevati da se naknada odredi po odredbama ovog zakona, ako je to za njega povoljnije.

Korisniku eksproprijacije ne može se eksproprijsana nepokretnost predati u posjed dok prema ranijim vlasnicima ne ispunи obaveze u pogledu naknade određene na osnovu posebnog zakona.

2. Postupak za određivanje naknade

Član 64.

Poslije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji nadležni organ uprave dužan je da bez odlaganja zakaže i održi usmenu raspravu za sporazumno određivanje naknade za eksproprijsanu nepokretnost.

Organ iz prethodnog stava nastojaće da stranke postignu sporazum o naknadi, upozoravajući ih na njihova prava i obaveze po odredbama ovog zakona.

Radi pripremanja rasprave stranke mogu podnijeti svoje pismene ponude, a organ iz stava 1. ovog člana pribaviće pismena obavještenja od organa uprave i drugih organa i organizacija o činjenicama koje mogu biti od značaja za određivanje visine naknade.

Član 65.

Sporazum o naknadi za eksproprijsanu nepokretnost mora sadržavati naročito oblik i visinu naknade i rok u kome je korisnik eksproprijacije dužan ispuniti obavezu u pogledu naknade.

Sporazum o naknadi unosi se u zapisnik, koji mora da sadrži sve podatke neophodne za ispunjenje obaveze korisnika eksproprijacije.

Sporazum o naknadi ili dijelu naknade je zaključen kad obje stranke potpišu zapisnik u koji je sporazum unesen.

Zapisnik u koji je unesen sporazum o naknadi ima snagu izvršnog rješenja.

Poslije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji stranke se ne mogu sporazumjeti o visini naknade van postupka utvrđenog u čl. 64. i 65. ovog zakona.

Član 66.

Nadležni opštinski organ uprave odbije zaključivanje sporazuma o visini naknade ako ocijeni da bi taj sporazum bio na štetu društvene svojine, što će se konstatovati u zapisniku o usmenoj raspravi za sporazumno određivanje naknade.

U slučaju iz prethodnog stava opštinski organ uprave će radi određivanja naknade, rješenje o eksproprijaciji sa cijelim spisom bez odlaganja dostaviti nadležnom opštinskom sudu.

Član 67.

Ako se ne postigne sporazum o naknadi u roku od dva mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, nadležni opštinski organ uprave dostaviće pravosnažno rješenje o eksproprijaciji sa svim spisima opštinskom sudu na čijem području se nalazi eksproprijsana nepokretnost, radi određivanja naknade.

Organ iz prethodnog stava može i prije isteka roka od dva mjeseca dostaviti rješenje o eksproprijaciji sa spisima opštinskom sudu, ako iz izjava i ponašanja stranaka zaključi da se ne može postići sporazum o naknadi.

Ako organ uprave u određenom roku ne postupi po odredbi stava 1. ovog člana, raniji vlasnik eksproprijsane nepokretnosti, kao i korisnik eksproprijacije, mogu se neposredno obratiti nadležnom opštinskom sudu radi određivanja naknade.

Član 68.

Opštinski sud donosi po službenoj dužnosti, u vanparničnom postupku, odluku o naknadi za eksproprijsanu nepokretnost pošto izvede dokaze potrebne za određivanje naknade i pruži strankama mogućnost da se na ročištu o tome izjasne.

Kod odlučivanja o naknadi sud je dužan da uzme u obzir i visinu naknade utvrđenu prilikom sporazumnog određivanja naknade pred organom uprave, ako je većina stranaka zaključila takav sporazum na određenom području u postupku eksproprijacije za izgradnju istog ili drugog objekta.

O naknadi za eksproprijsanu nepokretnost opštinski sud raspisavlja i odlučuje u vijeću koje se sastoji od jednog sudije, kao predsjednika vijeća i dvojice sudija — porotnika.

Član 69.

Troškove postupka za sporazumno određivanje naknade za eksproprijsanu nepokretnost snosi korisnik eksproprijacije.

Troškove sudskega postupka za određivanje naknade za eksproprijisano nepokretnost sud određuje srazmerno uspjehu stranaka u tom postupku.

Član 70.

Postupak za određivanje naknade za eksproprijisano nepokretnost je hitan.

Član 71.

Korisnik eksproprijacije dužan je u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke kojom je određena naknada u novcu isplatiti naknadu ranijem vlasniku.

Na iznos određene naknade korisnik eksproprijacije dužan je ranijem vlasniku platiti kamatu po stopi koja se primjenjuje za štedne uloge po viđenju za tekuću godinu, a od dana kada mu je eksproprijisana nepokretnost predata u posjed do isteka roka iz prethodnog stava.

Ako korisnik eksproprijacije u roku iz stava 1. ovog člana ne isplati naknadu ranijem vlasniku, dužan je na iznos neispunjene naknade platiti kamatu u dvostrukom iznosu predviđenom u prethodnom stavu, i to od dana isteka tog roka do dana isplate.

Za izvršenje nenovčanih obaveza rok se određuje odlukom o naknadi.

Član 72.

Ako se uslijed eksproprijacije ugasila hipoteka, pravo plodovizivanja ili neko drugo stvarno pravo koje je prije eksproprijacije postojalo na eksproprijisanoj nepokretnosti, korisnik eksproprijacije je dužan da iznos naknade položi kod banke na poseban račun.

U slučaju iz prethodnog stava banka će izmiriti naknadu vlasniku eksproprijisane nepokretnosti, odnosno potraživanja imaoča stvarnog prava, samo na osnovu njihovog pismenog sporazuma ovjerenog od nadležnog organa ili na osnovu sudske odluke.

Član 73.

Uknjižba društvene svojine i drugih prava na eksproprijisanoj nepokretnosti može se izvršiti samo ako korisnik eksproprijacije, posred drugih potrebnih isprava, podnese sudu i pravosnažnu odluku o naknadi ili sporazum o naknadi, kao i potvrdu banke da je izvršio svoje obaveze u pogledu izmirenja naknade za eksproprijisanoj nepokretnosti.

Uknjižba prava svojine i drugih prava na nepokretnosti koja je data na ime naknade ranijem vlasniku eksproprijisane nepokretnosti.

nosti vrši se na osnovu pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji i pravosnažne odluke o naknadi ili sporazuma o naknadi.

Zahtjev za učnjižbu društvene svojine, prava svojine i drugih prava na nepokretnostima iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi nadležnom sudu korisnik eksproprijacije.

Ako korisnik eksproprijacije ne podnese zahtjev po prethodnom stavu u roku od tri mjeseca poslije pravosnažnosti odluke o naknadi, odnosno zaključenja sporazuma o naknadi, takav zahtjev može podnijeti raniji vlasnik eksproprijsanih nepokretnosti.

G l a v a VII

O DUZIMANJE, ORGANIČENJE I PRENOS PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U DRUŠTVENOJ SVOJINI

Član 74.

Prava organizacije udruženog rada i drugog društvenog pravnog lica u pogledu nepokretnosti u društvenoj svojini mogu se rješenjem nadležnog opštinskog organa uprave oduzeti ili ograničiti i prenijeti na drugu organizaciju udruženog rada ili drugo društveno pravno lice, ako to zahtijevaju na osnovu zakona utvrđene potrebe planskog uređivanja prostora ili izgradnje objekata od društvenog značaja ili drugi zakonom određeni opšti interes.

Opšti interes za oduzimanje ili ograničenje i prenos tih prava utvrđuje se na način koji je ovim zakonom određen za eksproprijaciju nepokretnosti.

Član 75.

Za oduzeta prava u pogledu zemljišta ili drugih prirodnih bogatstava, organizacija udruženog rada, odnosno drugo društveno pravno lice, ima pravo na naknadu samo za rad i sredstva uložena u to zemljište ili drugo prirodno bogatstvo.

Ako su zemljište ili drugo prirodno bogatstvo uslovi rada, organizacija udruženog rada, odnosno drugo društveno pravno lice, ima pravo na naknadu kojom se obezbjeđuje da ti uslovi ne budu pogoršani.

Za oduzeta prava u pogledu zgrada i drugih građevinskih objekata, organizacija udruženog rada, odnosno drugo društveno pravno lice, ima pravo na naknadu u visini građevinske vrijednosti objekta umanjene za iznos amortizacije.

Naknada se određuje u gotovom novcu ili u nepokretnosti shodno odredbama ovog zakona za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti.

Naknadu iz st. 1. do 3. ovog člana snosi društveno pravno lice na koje se vrši prenos.

Član 76.

Na zemljištu u društvenoj svojini može se ustanoviti pravo prelaza, prevoza, crpljenja vode, postavljanja vodovodnih cijevi, postavljanja objekata za prenos i razvođenje električne energije i druge službenosti u korist organizacije udruženog rada, druge samoupravne organizacije, mjesne zajednice ili društveno-političke zajednice.

Naknada za ustanovljenje službenosti određuje se po odredbama ovog zakona o naknadi u slučaju nepotpune eksproprijacije kojom se ustanovljava službenost i pripada nosiocu prava korišćenja zemljišta, ili drugog prava na zemljištu na kome je službenost ustanovljena.

Član 77.

Zemljište u društvenoj svojini može se privremeno zauzeti ako je to potrebno i cjelishodno radi izgradnje objekta od opšteg interesa, kao i za uređivanje tog zemljišta za takvu izgradnju.

Privremeno zauzimanje može se vršiti u korist društveno-političke zajednice, mjesne zajednice, organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice, društveno-političke organizacije, zakonom određene društvene organizacije i druge samoupravne organizacije i zajednice.

Za privremeno zauzimanje zemljišta u društvenoj svojini određuje se odgovarajuća naknada.

Naknada za privremeno zauzimanje pripada nosiocu prava korišćenja ili drugog prava na privremeno zauzetom zemljištu.

Član 78.

O potrebi i cjelishodnosti službenosti ili privremenog zauzimanja odlučuje skupština opštine.

Poslije donošenja odluke iz prethodnog stava nadležni opštinski organ uprave donosi rješenje o ustanovljenju službenosti ili privremenog zauzimanja.

Član 79.

Odredbe ovog zakona o eksproprijaciji nepokretnosti shodno se primjenjuju i na prenos prava korišćenja nepokretnosti ili drugog prava, na ustanovljenje službenosti na zemljištu u društvenoj svojini i na privremeno zauzimanje zemljišta u društvenoj svojini, ukoliko odredbama ove glave nije drukčije određeno.

Odredbe ove glave ne primenjuju se na neizgrađeno građevinsko zemljište u društvenoj svojini ako su odnosi u pogledu tog zemljišta uređeni posebnim zakonom.

G l a v a VIII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 80.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje rad opštinskih komisija za određivanje naknade za eksproprijsane nepokretnosti.

Komisije iz prethodnog stava dostaviće, bez odlaganja, nadležnom redovnom суду sve spise o određivanju naknade za eksproprijsane nepokretnosti gdje do stupanja na snagu ovog zakona nije donešeno prvočesteno rješenje.

U slučajevima u kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona doneseno prvočesteno rješenje o određivanju naknade, rješenje po žalbi donijeće dosadašnji drugostepeni organ.

Ako drugostepeni organ u slučaju iz prethodnog stava poništi prvočesteno rješenje, spis o određivanju naknade, bez odlaganja, dostaviće se nadležnom opštinskom sudu.

Član 81.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o eksproprijaciji („Službeni list SR BiH”, broj 35/72).

Član 82.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SR BiH”.